

## Ang Libro ni Jonas

### *Miikyas si Jonas gikan sa GINOO*

<sup>1</sup> Usa ka higayon niana, miingon ang GINOO kang Jonas nga anak ni Amitai,

<sup>2</sup> “Adto sa dakong siyudad sa Nineve, ug ipadayag ang silot alang sa mga katawhan didto tungod kay midangat na kanako ang ilang kadaotan.”

<sup>3</sup> Apan miadto hinuong si Jonas sa Tarshish aron sa pag-ikyas sa GINOO.\* Milugsong siya sa Jopa ug nakakita siya didto ug barko nga mobiyahen paingon sa Tarshish. Busa mibayad siya sa plite ug misakay aron mahilayo sa GINOO.

<sup>4</sup> Sa dihang naglawig na sila, nagpadala ang GINOO ug kusog nga hangin sa dagat. Kusog ang unos hangtod nga murag maguba na ang barko.

<sup>5</sup> Busa nangahadlok ang mga tripulante, ug ang matag-usa kanila nagpakitabang sa ilang mga dios. Gipanglabay nila ang mga karga sa dagat aron mogaan ang barko.

Nakanaog na kaniadto si Jonas sa ubos nga bahin sa barko ug naghigda didto hangtod nga nahinanok siya pag-ayo.

<sup>6</sup> Unya miadto kaniya ang kapitan sa barko ug miingon, “Nakahimo ka pa sa pagtulog? Bangon,

---

\* <sup>1:3</sup> *pag-ikyas sa GINOO:* tingali ang buot ipasabot, *magpahilayo sa dapit diin nakigsulti ang GINOO kaniya; o magpahilayo sa Israel diin nagpadayag ang GINOO sa iyang presensya sa templo.*

ug pangayo ug tabang sa imong dios! Basin pa ug maluoy siya kanato, ug tabangan niya kita nga dili kita mangamatay.”

<sup>7</sup> Unya nag-ingnanay ang mga tripulante, “Dali magripa kita aron mahibaloan nato kon kinsa ang hinungdan niining katalagman nga midangat kanato.” Busa naghulbot-hulbot sila, ug si Jonas ang natungnan.

<sup>8</sup> Unya miingon sila kaniya, “Palihog, sultihi kami kon nganong midangat kining katalagman kanato, ug unsa ang imong trabaho ug taga-asa ka. Sultihi kami kon unsa ang imong nasod ug kaliwat.”

<sup>9</sup> Mitubag si Jonas, “Usa ako ka Hebreohanon ug nagsimba ako sa GINOO, nga Dios sa langit<sup>†</sup> nga naghimo sa dagat ug sa yuta.”

<sup>10</sup> Gisultihan sila ni Jonas nga miikyas siya sa GINOO. Busa nangahadlok pag-aayo ang mga tripulante. Miingon sila kaniya, “Unsa kining imong gibuhat?”

<sup>11</sup> Sa dihang midagko ang mga balod, miingon ang mga tripulante kang Jonas, “Unsay among buhaton kanimo aron mokalma ang dagat ug dili na makaperwisyo kanamo?”

<sup>12</sup> Mitubag siya kanila, “Alsaха ninyo ako ug itambog sa dagat aron molinaw kini. Nasayod ako nga ako ang hinungdan kon nganong midangat kaninyo kining kusog nga bagyo.”

<sup>13</sup> Apan wala nila gisunod si Jonas; naningkamot hinuon sila pagbugsay aron makaabot sa baybayon. Apan wala nila kini mahimo kay misamot

---

<sup>†</sup> **1:9** *Dios sa langit:* o *Dios nga anaa sa langit;* o *Dios nga naghimo sa langit;* o *Dios nga labaw sa tanan.*

pa gayod paghapak kanila ang kusog nga mga balod.

<sup>14</sup> Busa nanawag sila sa GINOO, “O GINOO, nag-pakiluoy kami kanimo, ayaw kami siloti tungod sa among himuong kang Jonas. Ayaw kami paningli sa pagpatay sa usa ka inosenteng tawo tungod kay nasayod kami nga kining nahitabo imong pagbuot.”

<sup>15</sup> Busa gialsa nila si Jonas ug gitambog sa dagat, ug diha-diha milinaw ang dagat.

<sup>16</sup> Tungod niini, nahadlok gayod pag-ayo sa GINOOG ang mga tawo. Busa naghatag sila ug mga halad ug naghimo ug panaad kaniya.

### *Ang Pag-ampo ni Jonas*

<sup>17</sup> Nagpadala ang GINOO ug dako nga isda sa paglamoy kang Jonas, ug didto siya sa tiyan sa isda sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabii.

## 2

<sup>1</sup> Nag-ampo si Jonas sa GINOO nga iyang Dios didto sa sulod sa tiyan sa isda.

<sup>2</sup> Miington siya:  
“Sa akong kalisdanan, mitawag ako kanimo GINOOG, ug gitubag mo ako.

Nangayo ako ug tabang kanimo sa dihang gaungawako  
sa kamatayon,\*  
ug gidungog mo ako.

<sup>3</sup> Gitambog mo ako sa kinahiladman sa dagat.  
Gilibutan ako sa tubig ug gibanlas  
sa mga balod nga imong gipadala.

---

\* <sup>2:2</sup> *sa dihang gaungaw ako sa kamatayon:* sa literal, *sa dapit sa mga patay.*

- <sup>4</sup> Gipahilayo mo ako sa imong presensya,  
apan maglantaw gihapon ako sa imong bal-  
aan nga templo.
- <sup>5</sup> “Gilapawan ako sa tubig ug daw sa malumos na  
gayod ako.  
Naputos sa sagbot ang akong ulo.
- <sup>6</sup> Miunlod ako ngadto sa kinahiladman sa dagat,  
nabilanggo ako sa kinahiladman sa yuta sa  
walay kataposan.  
Apan gihaw-as mo ako gikan sa kahiladman,  
O GINOO nga akong Dios.
- <sup>7</sup> “Sa dihang hapit na mahugno ang akong  
kinabuhi,  
misangpit ako kanimo, GINOO,  
ug gidungog mo ang akong pag-ampo  
didto sa imong balaan nga templo.
- <sup>8</sup> “Kadtong mga tawo nga nagsimba sa mga walay  
pulos nga mga dios-dios  
nagsalikway sa imong grasya nga ila untang  
mahiagoman kanila.
- <sup>9</sup> Apan, ako, inubanan sa mga awit sa pagpasala-  
mat,  
maghalad kanimo.  
Tumanon ko ang akong mga panaad.  
Ang kaluwasan gikan sa GINOO.”
- <sup>10</sup> Unya, gimandoan sa GINOO ang isda, ug  
gisuka niini si Jonas sa baybayon.

### 3

*Miadto si Jonas sa Nineve*

<sup>1</sup> Misulti na usab ang GINOO kang Jonas.

<sup>2</sup> Miingon siya, "Adto sa dakong siyudad sa Nineve, ug isangyaw sa mga tawo didto ang mensahe nga gihatag ko kanimo."

<sup>3</sup> Mituman na si Jonas sa giingon sa GINOO. Dako kaayo nga siyudad ang Nineve; mga tulo ka adlaw kini kon lakwon.

<sup>4</sup> Misulod si Jonas sa Nineve. Ug human sa usa ka adlaw nga pagbaktas, miington siya sa mga katawhan, "40 na lang ka adlaw ang nabilin ug laglagon na ang Nineve!"

<sup>5</sup> Sa pagkadungog sa mga taga-Nineve niini, mituo sila sa Dios. Tanan sila, gikan sa pinakainila hangtod sa pinakaubos, nagbistig sako ug nagpuasa sa pagpaila nga naghinulsol sila.

<sup>6</sup> Sa pagkadungog sa hari niini, mitindog siya sa iyang trono, gihubo niya ang iyang kupo, ug nagbistig sako. Unya milingkod siya sa abo sa pagpaila nga naghinulsol siya.

<sup>7</sup> Nagpadala siya ug mensahe sa mga taga-Nineve nga nag-ingon:

"Sumala sa mando sa hari ug sa iyang mga opisyal.

"Walay bisan kinsa kaninyo nga mokaon o moinom, bisan ang inyong mga baka, karnero, o kanding.

<sup>8</sup> Pagbisti kamo ug sako, apil ang mga mananap. Pag-ampo kamo sa Dios sa kinasing-kasing gayod, ug biyai na ninyo ang inyong daotang pagkinabuhi ug ang inyong kabangis.

<sup>9</sup> Basin pa ug mausab ang huna-huna sa Dios ug mahupay ang iyang dakong kasuko kanato ug dili kita mangamatay."

**10** Sa dihang nakita sa Dios ang ilang gihimo ug giunsa nila pagbiya sa ilang daotan nga kinabuhi, Gibati siya ug kaluoy busa nausab ang iyang hunahuna ug wala na niya sila laglaga sumala sa iyang giingon nga buhaton.

## 4

### *Nasuko si Jonas nga Gikaloy-an sa GINOO ang mga Taga-Nineve*

**1** Apan wala malipay si Jonas ug naglagot siya pag-ayo.

**2** Nag-ampo siya sa “GINOO, wala gayod ako masayop sa akong gisulti sa didto pa ako sa among dapit! Mao man gani nga nagpahilayo ako ug miadto sa Tarshish tungod kay nasayod ako nga maluloy-on ka nga Dios ug adunay kahingawa. Mahigugmaon ka, daling malukmay, ug dili dali nga masuko.

**3** Busa GINOO, kuhaa na lang ang akong kinabuhi, kay mas maayo pa nga mamatay ako kaysa mabuhi.”

**4** Mitubag ang GINOO, “Angay mo ba kining ikasuko pag-ayo?”

**5** Nigawas si Jonas ug nilingkod sa sidlakang bahin sa siyudad. Naghimo siya ug kapasilongan didto samtang naghulat kon unsa ang mahitabo sa siyudad.

**6** Apan nainitan gihapon si Jonas, busa gipatubo sa GINOONG Dios ang usa ka tanom ug gipalapaw kini kang Jonas aron malandongan siya. Nalipay pag-ayo si Jonas sa tanom.

<sup>7</sup> Apan pagkasunod adlaw, sa mobanag-banag pa lang, gipakaon sa Dios ngadto sa ulod\* ang tanom ug namatay kini.

<sup>8</sup> Sa dihang misidlak na ang adlaw, nagpadala ang Dios ug init nga hangin gikan sa sidlakan. Nainitan ang ulo ni Jonas ug daw malipong siya. Busa nangandoy na lang siya nga matay. Miingon siya, “Mas maayo pa nga matay na lang ko kaysa mabuhi.”

<sup>9</sup> Miingon ang Dios kaniya, “Angay mo bang ikasuko pag-ayo ang nahitabo sa tanom?”

Mitubag siya, “Oo, angay gayod ako nga masuko. Busa mas maayo pa nga matay na lang ako.”

<sup>10</sup> Miingon ang GINO, “Naanugnan ka man gani nianang tanom nga mitubo lang nga wala nimo hagoi, ug namatay lang dayon pagkasunod adlaw.

<sup>11</sup> Ako pa kaha ang dili maluoy sa Nineve, ang dakong siyudad nga adunay kapin sa 120,000 ka mga tawo nga wala makahibalo bahin sa akong mga balaod,<sup>†</sup> ug adunay daghan pa nga mga mananap?”

---

\* **4:7 ulod:** o mga ulod.      † **4:11 nga wala makahibalo bahin sa akong mga balaod:** sa literal, *nga wala makahibalo kon asa ang ilang tuo o wala nga kamot.*

## **Biblica® Open Ang Pulong sa Dios Cebuano: Biblica® Open Ang Pulong sa Dios (Bible)**

copyright © 2009,2010,2014,2024 Biblica, Inc.

Language: Cebuano

Contributor: Biblica, Inc.

Biblica® Open Ang Pulong sa Dios™

Katungod sa pagmantala © 2009, 2010, 2014, 2024 Biblica, Inc.

Biblica® Open Cebuano Contemporary Bible™

Copyright © 2009, 2010, 2014, 2024 by Biblica, Inc.

Trademark Statement

“Biblica” narehistro kini nga tatak sa United States Patent ug Trademark Office sa Biblica, Inc.

Gigamit pinaagi sa pagtugot.

“Biblica” is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.

Used with permission.

### **Creative Commons license**

This work is made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

You have permission to copy and distribute this Work, as long as you do not change it and you keep the title as it is. Changing or translating this Work will create a derivative work. When you publish this derivative work, you must list what changes you have made where people can see them, such as on a website. You must also show where the original Work is from: “The original Work by its copyright holders is available for free at [www.biblica.com](http://www.biblica.com) and [open.bible](http://open.bible).”

Notice of copyright must appear on the title or copyright page of the work as follows:

Biblica® Open Ang Pulong sa Dios™

Katungod sa pagmantala © 2009, 2010, 2014, 2024 Biblica, Inc.

Biblica® Open Cebuano Contemporary Bible™

Copyright © 2009, 2010, 2014, 2024 by Biblica, Inc.

“Biblica” narehistro kini nga tatak sa United States Patent ug Trademark Office sa Biblica, Inc.

Gigamit pinaagi sa pagtugot.

"Biblica" is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.

Used with permission.

You must also make your derivative work available under the same license (CC BY-SA).

If you would like to notify Biblica, Inc. regarding your translation of this work, please contact us at <https://open.bible/#feedback>.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

You include the above copyright and source information.

If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

2025-04-30

---

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 29 Apr 2025 from source files dated 30 Apr 2025

c7818bb0-0bb5-5253-855e-ba448a11f5a5